



Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» - Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 4/04, 29/09 i 18/13), i na osnovu Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017. Godini, br: 02-05-20150-13.1/17 od 02.06.2017. godine i 02-05-32196-4.1/17 od 02.11.2017.godine, o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA
DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIRANJA I
SUFINANSIRANJA ZAPOSŁJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

I

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017.godini, Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» Sarajevo (u daljem tekstu: Služba) poziva poslodavce sa područja Kantona Sarajevo da prijave potrebu za zapošljavanjem osoba sa invaliditetom.

Program finansiranja i sufinansiranja zapošljavanja osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Program), realizuje se finansiranjem ili sufinansiranjem prilagođavanja prostora ili nabavke tehničke opreme u cilju zapošljavanja osoba sa invaliditetom od 60 do 100% invaliditeta, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Službe, prije objavljivanja javnog poziva za ovaj program i dalje do potpisivanja ugovora o radu sa poslodavcem kojem su odobrena sredstva po ovom programu.

Cilj Programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom je stimulisanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom od 60 – 100% invaliditeta .

II

Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 148.558,00 KM, a cilj je zapošljavanje najmanje 12 osoba iz ciljne kategorije.

Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, jednokratno, doznačiti sredstva u iznosu od 8.000,00 - 12.000,00 KM po jednoj novouposlenoj osobi sa invaliditetom.

Poslodavci sredstva mogu potraživati za:

- kupovinu tehničke opreme ili specijalnih pomagala u skladu sa potrebama opremanja radnog mjesta za osobe sa invaliditetom ili prilagođavanje poslovnih prostorija,
- kupovinu sredstava za rad, alata, sirovine i repromaterijala, a što ne uključuje robu široke potrošnje namjenjenu za dalju preprodaju.

Poslodavci koji već imaju opremljen prostor ili imaju potrebnu tehničku opremu, sredstva mogu potraživati za subvencioniranje dijela ili svih obaveza prema javnim prihodima pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

III

Poslodavci koji žele da učestvuju u Programu, dužni su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu,

2. uz aplikaciju priložiti: rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem, uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine), uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine) i broj računa u banci (ako je poslodavac budžetski korisnik šifra budžetskog korisnika), sve u originalu ili ovjerenoj fotokopiji,
3. priložiti predračun ili ponudu traženih sredstava iz jedne ili više tačaka navedenih u članu II sa jasno navedenom strukturom troškova i brojem osoba sa invaliditetom koje će se zaposliti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji,
4. opravdanost predmeta predračuna ili ponude iz prethodne tačke ovog stava, vršit će komisija koju imenuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice,
5. dostaviti izjavu o namjenskom korištenju kreditnih i/ili grant sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe i ministarstava u Vladi Kanton Sarajevo u originalu, ovjerenu kod općinskog organa uprave ili notara.

IV

U Programu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ne mogu učestvovati:

1. poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru,
2. poslodavci koji nemaju radnika prijavljenih na penzijsko – invalidsko osiguranje,
3. poslodavci koji su koristili kreditna i/ili grant sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe i ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima,
4. poslodavci koji su koristili sredstva za sufinansiranje zapošljavanja po bilo kojem programu u prethodne tri godine, a nisu zadržali bar 50% sufinansiranih osoba u stalnom radnom odnosu po okončanju perioda sufinansiranja.

V

Prednost za učešće u Programu imaju poslodavci koji se bave proizvodnom, IT i turističkom djelatnošću, poslodavci koji zapošljavaju osobe sa većim stepenom invaliditeta, poslodavci koji trenutno imaju zaposlen veći broj radnika, te poslodavci koji trenutno nisu korisnici programa sufinansiranja zapošljavanja.

VI

Poslodavci korisnici Programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj radnika koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva, uvećan za broj sufinansiranih osoba, osim u slučajevima odlazaka u penziju postojećih radnika, a do okončanja ugovora o sufinansiranju.

VII

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Obrasci za podnošenje Zahtjeva mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, Ulica Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I, ili preuzeti sa web stranice Službe www.szks.ba.

VIII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

IX

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom.

Za izvršenje i obezbjeđenje ugovora poslodavci su obavezni dostaviti Službi bezuslovnu bankarsku garanciju na odobreni iznos sredstava od strane Službe, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Sredstva iz ovog programa će se isplaćivati nakon dostave navedene bankovne garancije.

Poslodavac je dužan da najkasnije u roku od 3 mjeseca, adaptira ili opremi prostor i zaposli najmanje jednu osobu sa invaliditetom na period od najmanje 12 mjeseci.

Rok za realizaciju Programu zapošljavanja osoba sa invaliditetom je 20 mjeseci od dana potpisivanja pojedinačnih ugovora, uključujući i eventualne anexe ugovora.

X

Zahtjevi, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» Sarajevo, Ulica Đoke Mazalića broj 3 sa napomenom za Program sufinansiranja zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za poslove podsticaja u zapošljavanju, kancelarija broj 15/I ili putem telefona 033/ 569-100.

Sarajevo, Đoke Mazalića 3,
web-stranica: www.szks.ba; e-mail adresa: juszkks@bih.net.ba
Tel/::++387 (33) 569-100, fax: 204-177; Matični broj: 4200304610003;
Poreski broj: 01079085; Računi NLB Banka d.d., Tuzla broj:
1320102014880173-depozitni račun, 1320102014880270-transakcijski račun



Cert. br. ICS 1004-QMS 361 2016

PODNOŠILAC APLIKACIJE

BROJ : _____

DATUM : _____

**JAVNA USTANOVA «SLUŽBA ZA ZAPOSŁJAVANJE
KANTONA SARAJEVO» - SARAJEVO
Ul. Đoke Mazalića 3 - Sarajevo**

APLIKACIJA

**ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOSŁJAVANJA OSOBA SA
INVALIDITETOM OD 60 DO 100%**

I. Opći podaci o firmi – poslodavcu

1. Naziv firme – poslodavca _____

Sjedište (općina), ulica i broj _____

Identifikacijski broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Ovlaštena osoba _____

3. Telefon: _____

Fax, e-mail: _____

4. Kontakt osoba _____

5. Datum i mjesto registracije _____

6. Ukupan broj zaposlenih _____

7. Djelatnost : a) Proizvodna b) IT sektor c) Turizam d) Ostale djelatnosti

8. Namjena sredstava :

- a) za kupovinu tehničke opreme ili specijalnih pomagala u skladu sa potrebama opremanja radnog mjesta za osobe sa invaliditetom ili prilagođavanje poslovnih prostorija,
- b) za kupovinu sredstava za rad, alata, sirovine i repromaterijala, a što ne uključuje robu široke potrošnje namjenjenu za dalju preprodaju
- c) za subvencioniranje dijela ili svih obaveza prema javnim prihodima pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

MP

(ime i prezime direktora i potpis)

PRIJAVA

potreba za uposlenicima

Redni broj	Opis poslova koje će obavljati pripravnici	Broj osoba	Stepen obrazovanja	Zanimanje	Stepen invaliditeta
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Napomena poslodavcu : Ugovori o radu potpisuju se nakon potpisivanja Ugovora o sufinansiranju sa Službom.

(mjesto i datum)

M.P

(ime i prezime direktora i potpis)

Poslodavci koji žele učestvovati u Programu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu,
2. uz aplikaciju priložiti: rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem, uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine), uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine) i broj računa u banci (ako je poslodavac budžetski korisnik šifra budžetskog korisnika), sve u originalu ili ovjerenoj fotokopiji,
3. priložiti predračun ili ponudu traženih sredstava iz jedne ili više tačaka navedenih u stavci Namjena sredstava sa jasno navedenom strukturom troškova i brojem osoba sa invaliditetom koje će se zaposliti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji,
4. opravdanost predmeta predračuna ili ponude iz prethodne tačke ovog stava, vršit će komisija koju imenuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice,
5. dostaviti izjavu o namjenskom korištenju kreditnih i/ili grant sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe i ministarstava u Vladi Kanton Sarajevo u originalu, ovjerenu kod općinskog organa uprave ili notara.

NAPOMENA POSLODAVCIMA:

Ugovore o radu ne zaključivati prije potpisivanja Ugovora o sufinansiranju sa JU «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» Sarajevo.

IZJAVA

Ovom izjavom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da **sam/nisam** koristio kreditna i/ili grant sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje, JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo i ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo i da **sam/nisam** ispoštovao obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno da sam namjenski utrošio dobivena sredstva.

Izjavu dao

(Ime i prezime davaoca izjave)

(adresa stanovanja)

(lična karta)

(OVJERA OD NADLEŽNOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE ILI NOTARA)